

PULA IMVULA

>> GROWING FOOD >> GROWING PEOPLE >> GROWING PROSPERITY >>



MEI
2014

Boloka mabu a rena



Kgogolegommu ke kankere ye e sa kwagalego temong ya Afrika-Borwa – balemi bohole ba swanetše go dirišana go e phema!

Kopanong ya malobanyana ya Komiti ya Tlhabollo ya Balemi ya Grain SA, moprofesa wa Australia yo a etetšego Afrika-Borwa, o boletše ka bothata bja kgogolegommu bjoo a bo lemogilego maetong a gagwe a go kopana le balemi ba dinagapoliseng, kudu ba KwaZulu-Natala. Bjo ke bothata bjo šoro bjoo go thwego ke kankere ye e sa kwagalego ye e lego kotsi temong ya Afrika-Borwa, mme ga bo elwe hloko ka tshwanelo.

Mmu wo o lahlegago ka ngwaga mono Afrika-Borwa go akanywa gore ke ditone tše dimilione tše 300 go ya go tše 400. Bokaakang bjo ge re bo bea ka mantšu a mangwe, re ka re bo nyakilo lekana le mobugodimo wa ditone tše tharo hektareng ye nngwe le ye nngwe ya naga. Go bušetša phepo yeo e lahlegago ka tsela ye ka go diriša monontšha, go nyakega letlotlo le e ka bago R1 000 000 000 (dimilione tše sekete). Methopo ya nagatemego ya Afrika-Borwa e lebanwe ke kgonagalo ya go fedišwa, seo se hlolago bothata bjo bogolo malebana le totodijo le dinepo tše tlhabollo.

Bjale kgogolegommu ke eng?

Kgogolegommu e hlolwa ke tshepelo ya phefo goba meetse yeo e šutišago mmu go tloga fao o dutšego gona. Bothata bjo bo godišwa ke ditiro tša batho tše di akgofisago tšhutišo ye. Go na le dintlha tše pedi tše di thušago phefo le meetse tšhutišong ye: lebelo – ge phefo e foka goba meetse a sepela ka lebelo le legolo, go gogolegawa mmu wo montši; dimela – dimela di šireletša mmu mme fao di tlošitšwego phefo le meetse a hlola tshenyo ye kgolo ka go tloša mobugodimo wo montši go feta fao dimela di lego gona. Lerothi la pula ge le itia mmu wo o sego wa šireletšwa, go swana le ge kolo ya sethunya e betha fase. Le šišinya mobugodimo wo o tletšego phepo mme dikarolwanammu di gapša ke meetse tša lahlelwabotlaseng bja motheoga goba ka leopeng goba ka nokeng, ke moka tša felela ka lewatleng. Mmu wo o šalago ke wa boleng bjo bo fokolago, dimela di

Kgatišopaka ya Grain SA ya batšweletši ba ba hlabologago

Bala Ka Gare:

- 03** Khonkrese ya 2014: Lešika le le tlago
- 04** Tlhaelo ya naetrotšene leheeng
- 07** Tlhokomelo ya metšhene ya go fola pele ga puno



Boloka mabu a rena

hlaka go gola go wona mme mafelelong lefelo leo le fetoga naga ya go swana le leganata.

Mmu o bopega lebakeng la mengwaga ye e ka bago dimilione mme ke mothopothago wo o sa bušegego, ka fao ge o lahlegile o napile o etše sa ruri. Ka ge mmu o le boholokwa go balemi gore ba tšweletše dibjalo tša bona, go molaleng gore o swanetše go laolwa ka tlhokomelo le gona ka boikarabelo. Mmu ke selo se se phelago, seo se akaretšago dielemente tše mmalwa tša go fapafapana le gona ke bodulo bja diphedinyana, dikhunkhwane le diphoofolo tše ntši. Molemi yo mongwe le yo mongwe o swanetše go kwešša dipharologanyo tša mmu woo a o šomago le go lekola boitekanelo bja mmu le ge e ka ba kgongalo ya kgogolego tikologong ye nngwe le ye nngwe.

Kgogolegommu e hlolwa ke eng?

Mekgwa ya go lema le go rua yeo e sa tswalnego le tikologo e tlogela mmu o sa šireletšwa le gona o hlahlamologile; ka fao mmu wo o gapša gabonolo ke phefo goba meetse. Mehlala še:

- Kimetšaphulo le phetšaphulo e godiša tlholo ya makwala ao a huetšwago gabonolo ke kgogolegommu, seo e lego bothata bjo bo tlwaelegilego, kudu mafulongkopanelo ao a sa laolwego gabotse.
- Dithlako tša diriuwa/diphoofolo tše ntši di senya popego ya mmu, seo se nolofatšago kgogolego, kudu mebileng le tikologong ya bonwelo bja tšona.
- Dithekniki tša temo tše di šupetšago mekgwa ya go lema go iša fase ngwaga le ngwaga, di ka hlola bothata, kudu fao go se nago le dimela tše di šireletšago bokagodimo bja mmu. Bothata bjo bo tlwaelegile mono Afrika-Borwa gobane gantši diriuwa di dumelwela go iphulella mašemong morago ga puno fao di fetšago mašaledi ohle a dibjalo.
- Temo ye e fetišago le kgohlagano ya mmu e dira gore mmu o lahlegelwe ke popego le kgomagano, ka fao o gogolegwa gabonolo.
- Mokgwa wa go tšweletše mohuta o tee wa dibjalo (*mono-cropping system*) woo o sa akaretšego photošopšalo le ganyane.
- Fao go sa lengwego methapalalo tshekamong ya mmoto goba fao go bjalgwago go ya le tshekamo bakeng sa go bjala go ya le thapalalo.
- Kgonagalo ya kgogolegommu e gola go ya ka thulamo ya tshekamo gobane fao meetse a theogago ka lebelo kgogolego e golela pele.

Boholokwa bja dimela le mafulo

Dibolang ke sekasegomaretši seo se kgomaganayago dikarolwana tša mmu.

- Dimela di šitiša meetse go tšhaba ka lebelo ebile di a kgontšha go tsenelela mmung fao dibjalo di tlog tšweletšwa.
- Medu ya dibjalo e tiša mmu gore o se gapše ke meetse gabonolo.

• Dibjalo di šireletša mmu gore marothodi a pulu a se o tule ka maatla, ka fao mmu ga o šišinywe go fetiša mme kgonagalo ya kgogolego e a fokotšwa.

- Dimela tša nagengmeetse (*wetland*) le tša khwithing ya noka le tšona di kgomaganya mmu le go thibela meetse gore a se ele ka lebelo ka moo a ka gogolago ditselameetse.

Tahlego ya dimela ka baka la phetšaphulo, phedišo ya dikgwa, temo le mello e dira gore naga e fetoge lekwala fao mmu o gapšago gabonolo ke phefo le meetse. Mola mobugodimo wo o humilego phepo o tlošitšwe, dimela ga di sa kgona go gola mme naga e lahlega sa ruri. Go tsošološa naga ye e lahlegilego bjalo go boima, ebile gantši ga go kgonege.

Kgogolegommu re ka e thibela bjang?

Le ge go na le mathata ao a swanetšego go elwa hloko ke boradipolitiki, go swana le bongnaga le taolo ya mabala a metse (*commonage management*), ntle le pelaelo go na le maikemišetšo a bolaodi ao a ka huetšwago ke balemi ba bohlale bao ba lemago ba lebeletše bokamoso.

- Diriša dithekniki tša go lema tše di amago thapalalo.
- Nyakišša kgonagalo ya go lema ganyane goba go se leme selo (*minimum or no-tillage*).
- Diriša photošopšalo.
- Bopa diširaphefo ka go bjala dihlare le dihlahla tša tlhago.
- Tlogela mosetwana wo o sa lengwego wa bjang gare ga mašemo ao a lengwago.
- Kgonthiša gore dimela tše di melago nageng/mašemong ke tše di nago le mohola, e sego mengwang.
- Kgonthiša gore mmu o tletše dibolang. Diphedinyana tše di lego mmung di bodiša mašaledi a dibjalo tše di hwilego mme di tšweletše phepo ye e tišago dibjalo tše mpsha, seo gape se bolokelago molemi tšelete ka go fokotša tirišo ya monontšha.
- Šikologa phetšaphulo le kimetšaphulo.
- Mediša dimela tša tlhago hleng ga meela mme o thekge pharologanyo ya payolotši (*biodiversity*) ka go tiša go gola ga mehutahuta ya dimela le dihlahla.
- Thuša go babalela dinagameetse tša tlhago.
- Fokotša moelo wa meetse fao a šetšego a theile ditselameetse ka go bea dikota, diteni goba dithaere tša kgale tseleng ya ona.
- Leka ka moo o ka kgonago go dirišana le balemi ba bangwe tikologong ya gago go lokiša fao kgogolego e sentšego le go tsošološa mafelo fao.

Taodišwana ye e ngwadilwe ke Jenny Mathews, yo mongwe yo a ngwalelago Pula/Imvula. Ge o nyaka tsebišo ya go feta ye, romela imeile go jenjonmat@gmail.com.



KOKO JANE O RE...

Malobanyana re ile leetong la go kgetha bao ba tloga phadišana phegišanong ya Molemi wa Ngwaga magorong a Moleminyane (*smallholder*) le Molemi yo a lemago fela go iphediša (*subsistence farmer*). E be e le boitemogelo bjo bo thabišago ruri! Re ile ra lemoga gore go na le theknolotši ye e swanelago balemi maemong afe le afe – go tloga go bao ba šomago kotara ya hektare go ya go bao ba lemago diketekete tša dihektare.

Ka lenaneothabollo la rena re holofela gore re ka kgatha tema ye boholokwa go kgonthiša totodijo malapeng le setšhabeng, mme re thuša balemi go diriša mekgwa ya go lema ya sebjalebjale le gona ye e nago le mohola go feta ye mengwe. Go na le balemi bao ba kgonago go kgonthiša totodijo malapeng a bona ka go tšweletše lehea kwarateng ya hektare – pele ga go ithuta mekgwa ya sebjalebjale ya go lema ba be ba palelwa ke go tšweletše lehea la go lekana ba malapa a bona, le ge ba be ba bjala dihektare tše tharo. Ye ke kgato ye boholokwa tšwelongpele ya tshepelö ya go kgonthiša totodijo nageng ya rena. Balemi ba, ba ba lemago fela go iphediša, ba hloka tone e tee ya lehea ka ngwaga – se se kgonthiša sejokgolo sa bona mme ba ka bjala dibjalo tše dingwe gape go okeletša phepo. Ba bangwe go balemi ba ba be ba hlaelwa ke dijо pele, mme gonabjale ba kgonago go tlišetša ba bangwe setšhabeng sejokgolo se se nyakegago. Go na le diketekete tša batho mono Afrika-Borwa bao ba kgonago go tsenela naga (kudu dinagengpolasa), mme le ge go le bjalo ba na le mathata malebana le totodijo – lebaka ke gore ga ba tsebe seo ba ka se dirago le gona ga ba kgone go humana dinyakwapšalo tša sebjalebjale tše di lego boholokwa tšweletšong ya dibjalo. Ge re ka dira gore naga yohle ye re e bolelago e dirišwe go tšweletše dibjalo, re ka kgonago go fetola maphelo a batho.

Ka lehlakoreng le lengwe, go na le balemi bao ba 'hlabolagago', eupša ba se sa hlwago ba 'hlabologa' – ke bona Balemikgwebo ba Mohlamofsa (*New Era Commercial Farmers*). Balemi ba ba tšweletše dibjalo tše di makatšago mašemong a bona – ke bona balemikgwebo ba makgonthe bao ba tišago totodijo ya setšhaba.

Re thabela go itswalanya le balemi ba, ba ba dirišago methopothago yeo e hwetšagalago ka bottalo le gona ba tšweletšago dijо tša go fepa setšhaba sa Afrika-Borwa.



KHONKRESE YA 2014:

Lešika le le tlago

Re fihile pula e ena: go tšwa thokong ya le-boa, bohlabela, borwa le bodikela. Goba o motšweletši wa mabele a marea goba wa mabele a selemo, pula e thabelwa ka mehla!

Moya wa ba ba bego ba le gona o be o kgahlisa mme se se hlotše enetši ye maatla kopanong. Go feta fao ke ile ka kgahlwa ke boineelo bjoo ditaba di ilego tša ahlaahlwa ka bjona. Le ge maemo a be a swanela mošomo dipolaseng tša bona, banna le basadi bao ba bego ba le gona ba ile ba ineela go phetha dintilha tšeo di bego di rerišanwa. Morero wa khonkrese e be e le "Lešika le le tlago", mme e be e le woo o lebanego mongwe le mongwe. Ge wena o se leloko la lešika le le itšego (a re re Lešika la Y), o swanetše go tseba ka moo menagano ya ba lešika leo e sepelago gore o kgone go ba hlahlala gore ba fetoge bagolo le bona, bao ba kgonago go tšweletša dijо tša go fepa ba lešika la bona le ba leo le tlago latela. Maikešitšo a e be e le a go hlaboša ruri.

Sa go tumišega e be e le boikarabelo bjoo barekiši ba dinyakwapšalo ba akanyago bokamoso ka bjona. Go bjalo gore o ka ikgolela tšelete ge o amogela ditlhohlo tše di lego gona, eupša ga go bonolo go bea dinepo tša go swana le go nyaka gore dipuno di pedifatšwe go ya ngwageng wa 2030 le gore dinyakwapšalo di fokotšwe ka 33%. Ke kwele baetapele ba intastering ya dinyakwapšalo ba hlagiša pelaelo ya go swana le ya balemi malebana le mathata a magolo ao a lebanego lefase mabapi le totodijo. Ke fela ke lora mmušo wo o bontšhago potlako ditirong tša wona. Polelo le peakanyo e ka se fepe batho. Ke ile ka kgahlwa gape ke go kwa

gore go šetše go hlamilwe maano a mmalwa a go re thuša mošomong wo mogologolo wo wa go kgonthiša toto ya dijo. Le ge go le bjalo, ntle le ditao-lo mabapi le phetogo ya klimate, go be go se na tše ntši tše di nthibisitšego ka ga tše re swanetšego go di dira ge boso bo ka thoma go belaetša. Go sa nyakega mošomo wo mogolo malebana le taba ye.

Tsebišo ka ga Lešika la Y (batho bao ba bellegilwego gare ga mengwaga ya 1981 le 2000) e be e nyakega kudu go thuša mongwe le mongwe go kwešiša sehlopha se sa batho bokaone. Go be go thabiša gape go bontšha batho ba lefase gore badiredi ba bangwe ba rena ba polaseng ke batho ba mohuta mang, le gore ga se bao ba tlalago diobarolo tša bona fela, eupša ba kgatha tema ye bohlokwa totong ya dijo. Badiredi ba polaseng bao ba nago le didiploma le ditikrii tša temo ba swanetše go ba ba hlobaetša batho ba ba bangwe intastering ya temo!

Khonkreseng go ile gwa hlangwa le mareo a mafsa. Polelong ya gagwe ya go amogela baeng, motlatšamodulasetulo wa rena, Victor Mongoato, o ile a umaka "balemkgwebo bao ba hlabolagago". Sehlopha se sa balemi se šetše se reetšwe maina a go fapafapano, e le go šikologa taba ya morafe fela, eupša leina le ke a le rata. Le šupa se sengwe malebana le tshepelö yeo ba amegilego go yona, eupša le šupa gape le tebo ya bona ya mafelelo. Lereo le lengwe leo ke le kwelego poledišanong le baeng ba rena ba go tšwa dinageng tša ka ntle, ke "Seripagrefase sa Bohlabela" (Eastern Hemisphere). Seripa se sa lefase se akaretša Afrika, Ašia le Bohlbelagare. Mohlamongwe karolo ye ga se

ya phethwa ka mothalothwii go swana le ya Seripagrefase sa Leboa le sa Borwa, eupša le ge go le bjalo ke karolo ye bohlokwahlkwa mabapi le tirišo ya mabele. Seripagrefase se sa Bohlabela ke lefelo le legologolo mme le tla gola go ya pele lebakeng la mengwaga ye 5 go ya go ye 10 ye e tlago ge go lebelelw tirišo ya mabele. Lereo la mafelelo leo ke ithutilego lona ke la "saense ya data". Ke lemogile gore data yohle ya saentifiki yeo e kgotholelwago batšweletšing e swanetše go šongwa le go hlahollwa pele ga ge e ka fetolwa tsebišo ya bolaodi yeo e ka thušago balemi go tše diphetho. Ntle le pelaelo Grain SA e tla swanela go godiša maatla a rena lehlakoreng le go re kgontšha go thuša balemi go fetolela data yohle sebopiegong seo se tla nolofatšago mokgwa wa go tše diphetho.

Seo se kgothatšago le gona se bontšhago pote-ge ke gore batšweletšamabele ba phethile ka bona go tšiša mokgatlo wa bona ka tshwanelo ka go godiša lekgetho (lebi) la boithatelo. Wo ke mohlala wa boetapele bjo bo tšiilego bjoo bo fetolwago ditiro ka go siela rena le ba lešika le le latelago seo re ka ithabelago sona. Re letetše sehla se sebotsebotse le tšwelopele ye maatla mmarakeng wa mabele. Re leboga mongwe le mongwe yo a thusitšego go re bea tseleng ye mpsha le go re maatlatfatsa gore re kgone go leba bokamoso ka potege.

Taodiswana ye e ngwadilwe ke
Jannie de Villiers, Mohlankediphetšo
yo Mogolo (CEO) wa Grain SA. Ge o
nyaka tsebišo ya go feta ye, romela
imeile go jannie@grainsa.co.za.

Tlhaelo ya naetrotšene leheeng



Lefela le le itekanetšego le bapišwa le mafeala a mabedi ao a hueditšwego ke tlhaelo ya naetrotšene.



Megwang ye e itekanetšego e bapišwa le yeo e hlaelago naetrotšene.



Ela hloko gore ntlha ya lefela e "tshwešitšwe"; se se tla fokotša puno.

Mošomo wo mongwe wo bohlokwahlolo kwa wa molemi ke go lekanya dibjalo tša gagwe ka go se kgaotše go lemoga mathata ao a ka bago gona. Ona a ka tšwelela kqatong efe le efe lebakeng la go gola ga lehea; le ge go le bjalo, kgato ye bohlokwa go feta tše dingwe fao lehea le tsenegago gabonolo (*most vulnerable stage*), ke ya go tloga ka tlhogo ya peu go ya mola lehea le godilego go fihlela lethekeng la molemi. Kgato ye gape ke yeo go yona go sa kgonwago go dira se sengwe go fediša bothata bjo bo ka bago gona.

Bothata bjo bongwe bjoo balemi ba swanetšego go dula ba bo phafogela ke tlhaelo ya phepo dibjalong tša bona. Ka tlwaelo tlhaelo ya phepo e hlowlwa ke maemo a a fokolago a phepo mmung, eupša le ge go le bjalo, ga se lona lebaka le nnoši la bothata bjo. Taodišwaneng ye re ahlaahlal tlhaelo ya naetrotšene leheeng. Wo ke wo mongwe wa mehuta ya tlhaelo ya phepo wo o tlwaelegilego mašemong a lehea, le gona ke woo o ka hlolago tshenyo ye kgolo go feta mehuta ye mengwe ge o sa elwe hloko.

Tlhaelo ya tlhaelo ya naetrotšene

Go na le dibontši tše mmalwa tše o swanetšego go di ela hloko ge o gopola gore go ka ba le tlhaelo ya naetrotšene mašemong a gago. Go bohlokwa go lemoga gore naetrotšene ke elemente ya phepo yeo e šutago (*mobile nutrient*) sebjalong, ka fao dibontši ka mehla di tla tšwelela megwanyeng ye e godilego pele, yeo e lego kgauswi le mmu. Sebontši sa mathomo seo o tla se lemogago ke sebopego sa "V" seo se sehlafalago go tloga merumong ya mogwang go ya gare (*from the end of the leaf to the collar of the leaf*). Go feta fao, moo sebopego se se thomilego gona, mogwang o fetoga mmala wo mosotho mme mafelelong o tla omelela felong fao.

Mabaka a tlhaelo ya naetrotšene ke afe?

Lebaka le legolo ke tlhaelo ya phepo mmung. Tlhaelo ye e swanetše go fedišwa ka go diriša monontšha wa maleba. Bothata bjo bo ka tšwelela gape ge go dirišitšwe monontšha wo o fošagetšego goba wo o sa lekanago. Lebaka le lengwe la tlhaelo ya naetrotšene ke kgohlagano ya mmu. Bothata bjo bo bonala kudu fao diruiwa di fudišwago mašaledi a puno mašemong. Ka baka la kgohlagano meetse a a tšhaba bakeng sa go tsenelela mmung, mme

ka mokgwa wo phepo e tlošwa mobunggodimo. Maemo a a fetofetogago lebakeng la go gola ga lehea le ona a ka hlola tlhaelo ya naetrotšene. Ge go tonya le gona mmu o khoše meetse go hlolega mabaka a mabotse ao a dirago gore tlhaelo ya naetrotšene e be gona. Gantši o tla lemoga bothata bjo leheeng leo le bjetšwego ka pela mathomong a sehla.

Tlhaelo ya naetrotšene re ka e phema bjang?

Mokgwa wo mokaone wa go thibela bothata bjo ke go bo Iwantša go tloga dikgatong tša mathomo tša sehla sa go bjala. Tšea dišupommu tše di nepagetšego mašemong a gago ohle o di romele laporotoring ye e tshepegago gore di hlophollwe le go lekwa. Go bohlokwa gore o diriše monontšha ka nepagalo go ya ka diphetlo tša teko tše o di amogelago. Se se sepelelana le go kgonthiša gore maemo a pH ya mmu a nepagetše. Esiti mmung e ka šitiša go hwetšagala ga phepo ye e hlokwago ke dibjalo. Go nolofatša dikgato tše go ka ba kaone go kgopela thušo go moemedi wa gae wa monontšha.

Kgato ye e latelago ke go kgonthiša gore maemo a boso a swanela pšalo gabotse. Mbutlase o swanetše go ba monola gabotse gore peu e hloge ka tshwanelo le gore monontšha o kgone go nyaoga gore o monwe ke medu gabonolo. Ge o diriša monontšha wa ka godimo (*top dressing fertilizer*) ka morago sehleng, go tla ba bohlokwa gore o ele pego ya boso hloko gobane ga go nyakege pula ye maatla mola o seno tšhela monontšha woo, ka ge o ka tšhaba le meetse ao a sa tsenelelego mmung ka tshwanelo.

Tlhaelo ya naetrotšene e fedišwa bjang?

Mokgwa wo mokaone wa go rarolla bothata bjo ke go fediša tlhaelo ya naetrotšene mmung. Nako ya maleba ya go šetša bothata bjo ke ge o thoma go lemoga gore dintlhla tša dibjalo di a sehlafala. Ge go le bjalo, thoma semeetseng go diriša monontšha wa motswakotši wa naetrotšene wa go swana le LAN goba MAP. Ge bothata bjo bo ipontšha pele ga go tšwelela ga ditšhatšhane mme bja fedišwa ka tsela ye, gona go ka ba le kgonagalo ye botse ya gore dibjalo di ka tia gape. Eupša ge bothata bjo bo ka hlokomologwa bja šetšwa morago ga nako, diphetlo ka nako ya puno di ka se kgahliše.



Ntlha ya mogwang woo o hlaelago naetrotšene e thoma go omelela, seo se dirago gore fotosintese sebjalong e fokotšege.



Sebopego se sesehla sa "V" mogwanyeng wo o hlaelago naetrotšene.

Ditlamorago

Ge bothata bjo bo ka tlogelwa bo sa elwe hloko, bo ka tswala a mangwe a mmalwa ka go ya ga nako. Manono a tla sesefala a fokola. Se e ka ba bothata gape ge phefo e ka foka ka maatla. Go feta fao mafela a ka thoma go "tshweša" (wean off) dithoro tše di lego dintlheng tša ona (ke go re di ka se gole ka bottlao), ka fao puno ya fokotšege. Mahlakao a šalago morago ga puno a tla fokotšege, seo se rago gore le furu yeo e ka lešwago diruiwa marega e tla fokotšege. Maatla a sebjalo a go phetha fotosintese le ona a a fokotšege, seo se dirago gore sebjalo se se feletšege se fokole.

Khwetšagalo ya naetrotšene e bohlokwa kudu malebana le go gola le go tšwela pele ga dibjalo, ka fao go bohlokwa go kgonthiša gore maemo a naetrotšene mmung a nepagetše pele ga ge peu e bjawa. Ge o lemoga dibontšhi tša mathomo tša tlhaelo ya naetrotšene o swanetše go tše dikgato semeetseng o leke go kaonafatša maemo a naetrotšene mmung mola nako e sa go dumelela go tsena mašemong. 🌱

Taodišwana ye e ngwadilwé ke Gavin Mathews, Setsibi sa Taolo ya Tikologo (Bachelor in Environmental Management). Ge o nyaka tsebišo ya go feta ye, romela imeile go gavmat@gmail.com.

Grain SA e boledišana le...

Michael Ramoholi



Puno ya gago e be e le efe mathomong? Gonabjale ke efe?

Ge ke thoma go bjala dibjalo, dipuno tša ka di be di fokola ka moo ke ilego ka no hlahlala dikgomo tša ka mašemong. Gonabjale ke leloko la Mokgatlo wa Ditone tše 500 wa Grain SA, mme ke bunne lehea la ditone tše di ftago tše 4/hektare le sonoplomo ya ditone tše 1,8/hektare.

Se segolo seo se ilego sa tiiša tšwelopele le katlego ya gago o ka re ke sefe?

Khumano ya tsebo e tiišitše katlego ya ka go feta tše dingwe. Dikopano tša Grain SA tše dihlophathuto, Matšatši a Balemi le maeto a go thuša polaseng a nthušitše go fokotša diphošo tša ka. Go feta fao, polaseng ya gago o swanetše go ba molaodi yo a amegilego le tšohle (*hands-on manager*).

Dithuto tše o di phethilego go fihla gonabjale ke dife mme o sa nyaka go tsena dife?

Ke phethile Thuto ya Matseno go Lehea le Sonoplomo, Thuto ye e Phagamilego ya Lehea, Thuto ya Tlhokomelo ya Trekere le Didirišwa, Thuto ya Bokontraka, le Thuto ya Methopo ya Polasa le Peakanyo. Godimo ga fao ke romile badiredi ba ka ba polaseng go tsena dithuto tše di tlogo ba fa tsebo yeo e hlokegago go okeletše mohola tshepedišong ya polasa ya rená. Thutantšho e ka se fele, ke tla dula ke ithuta.

Seo o nyakago go se kgona lebakeng la mengwaga ye mehlano ye e tlago ke sefe?

Mengwageng ye mehlano ye e tlago ke nyaka go ba molemikgwebo wa nnete, yo a itaolago le gona a atlegilego. Nka rata gore ba lapa la ka le balemi ka nna ba ntebelele mme ba thabele mohlala woo ke o beilego.

Balemi ba bafsa bao ba fišegago o ka ba eletša ka go reng?

Etlang le eteleng polasa ya ka le be le tsene Lenaneotlhabollo la Balemi la Grain SA gore le bone le gona le lemoge gore bolemi ke bijona bokamoso. 🌱

Taodišwana ye e ngwadilwé ke Johan Kriel, Molomaganyi wa Tlhabollo wa Lenaneotlhabollo la Balemi la Grain SA. Ge o nyaka tsebišo ya go feta ye, romela imeile go johank@grainsa.co.za.

Na o lekantše ditekanyetšo mabapi le dibjalo tša sehla se?

Maemo a klimate ao a bilego gona mafelong a bohlokwa a tšweletšo ya lehea sehleng se sa 2013/2014, a be a akaretša komelelo e šoro pele goba ka nako ya pšalo, dipula tša selemo tša morago ga nako, lebaka la go fiša le go oma morago ga pšalo, le dipula tše botse tše di nelego go tloga bogareng bja kgwedi ya Janaware 2014.

Pula e nele ka go fapana dileteng tše mmalwa – dipolaseng tše dingwe e nele gabotse ka moo balemi ba ilego ba kgona go bjala, mola baagišaneng ba bona e nele ganyane fela. Mafelong a mangwe pula e nele go fetiša ka moo dibjalo di ilego tša kgangwa ke meetse, seo se ka fokotšago dipuno tše botse tše di bego di kgonega mafelong a.

Dibjalo tše dingwe tše di bego di šaletšwe ke beke e tee pele ga ge di senyega kudu ka baka la komelelo, di phonyokgile ka mahlatse mme di tieletše gabotse ka moo di ka tšweletšago dipuno tše botse go feta tše di kilego tša ba gona felong fao (*record yields*).

Ditekanyetšo tša setšhaba tša puno ya lehea

Komitè ya Ditekanyetšo tša Puno (*Crop Estimates Committee (CEC)*) e kopana ka tekanelo go phetha tekanyetšo ya setšhaba ya tšweletšo ya dibjalo go ya ka tshwantšo ya sathalaete, diswantšo tša tebosenong, le ditekanyetšo tša puno ya lehea mašemong ao a bjetšwego.

Ditekanyetšo tše di dirilwego go ya ka maemo ao a bilego gona mafelelong a Feperware di laetsa gore lefelo leo le bjetšwego lehea le lešweu e ka ba dihktare tše dimilione tše 1,531. Ge palogare ya puno e ka ba ditone tše 4,28/hektare, puno ye

e letetšwego e tla ba ditone tše dimilione tše 6,548. Tšweletšo ye e tla feta ya ngwagola ka 18%.

Tekanyetšo ya lehea le lesehla e re lona e ka ba ditone tše dimilione tše 5,854 tše di tloga tšweletšwa dihktareng tše dimilione tše 1,137 ge palogare ya puno e ka ba ditone tše 4,65/hektare.

Ka kakaretšo go akanywa gore phokotšo ya puno ye e ka hlowlago ke maemo a monola wo o fetišago mafelong a tšweletšo a bohlabela, e ka tlošwa ke dipula tše botse tše di nelego tše di tiišago lehea leo le bjetšwego morago ga nako mafelong a tšweletšo a bodikela.

Dithekišo tša ka moso tša Safex

Papatšo ya ka moso ya Safex (*Safex futures exchange*) ke sedirišwa se sebotse papatšong, seo se thušago balemi le badiriši bohle ba lehea le lešweu le le lesehla go utolla thekišo yeo e amanago le mmapraka, mabapi le mohola wa puno wa gonabjale le wa ka moso.

Dithekišo tša godimo tša lehea tše di fihletšego palo ye e ka bago R3 300/tone, tše di bonwego lebakeng la Janaware go ya go Aprele 2014, di laeditše tlhaelo ya phahlo le pelaelo mabapi le phepo ka baka la komelelo ye telele ya mathomong a sehra mafelong a mmalwa a tšweletšo. Mahlatse ke gore thekišo ya ka moso e boetše fase go ye e ka bago R2,400/tone malebana le Mei 2014. Se se hola diintaseteri tša koketšamola (*added value industries*) tša go swana le barekiši ba furu le bašidi ba lehea le lešweu, le ge e ka ba badiriši ba ditšweletšwa tše (ke gore batho bao ba dirišago bupi le diriuwa tše di jago furu).

Thekišo ya ka moso ya lehea le lešweu leo le tlišwago ka Julae 2014 ke yeo e ka bago R2,130/tone, mola ya lehea le lesehla e le yeo e ka bago

R2,220/tone. Dikontraka tše e ka bago tše 280,000 mabapi le papatšo ya Julae 2014, di bontšha gore balemi le babapatši ba etše maemo a a dutšego a klimate le phepo hloko, ao ka kakaretšo a kaonafaditšego. Dintlha tšohle tše di hlakantšwego, di phethile mohola wa mmapraka ka go diriša mellwane yohle ya gonabjale ya nyako le tliso (*supply and demand*) mabapi le setšweletšwa se bohlokwahllokwa se. Go bonala gore thekišo e tla tia palong ye e ka bago R2,200/tone, ya dula bjalo karolong ye e šetšego ya 2014 le go ya go 2015.


Puno ya lehea ya molemi yo mongwe le yo mongwe

Morago ga go lekola maemo a tšweletšo a setšhaba molemi yo mongwe le yo mongwe o swanetše go akanya ka moo sehra sa gagwe se tla sepelago. Maemo a boso a go swana le komelelo yeo e diegišago pšalo, pula ye e nago ka maatla mašemong ao lehea le sa tšwago go bjalu, le maemo a kakaretšo a klimate a huetša molemi yo mongwe le yo mongwe ka go fapana.

Dithekišo tša fase tša ka moso tša lehea di tla huetša ditseno tše di akantšwego go ya ka leano-kgwebo la gago. Tekano ye e nepagetšego ya di puno tša gago tša lehea e ka go thuša go beakanya mešomo ye e amanago le puno, ye e akaretšago komišo, poloko le papatšo ye e kgontšago ya puno yeo e ka bago yeo e phalago tše di kilego tša ba gona polaseng ya gago (*record crop*).

Tekanyetšo ya puno ya lehea polaseng ya gago

Puno ya mafelelo yeo e tloga phethaga polaseng ya gago e ka lekanyetšwa ka mekgwa ye e fapafapanago, eupša dikakanyo tšohle di huetšwa ke palo



Tekanyetšo ya dibjalo tša gago e tla nepagala bokaone mola dibjalo tše di fihlile putšong.

ya mafelelo ya dibjalo godimo ga hektare, mafela ao a enywago ke sebjalo se sengwe le se sengwe, ke go re mafela godimo ga hektare, dithoro lefeling, le boima bja palogare bja thoro.

Go ya ka boitemogelo molemi yo mongwe le yo mongwe o tla ba le kgopoloo ka ga bokgolokghola (boima) bja lehea bjoo bo phethegilego mafelelong ka mafela a manyane le a magolo. Boima bja dithoro tša lefela bo ka tloga go 100 g malebana le lefela le lenyane la bobedi sebjalong go ya go 300 g malebana le lefela le legolo leo le enywago le le tee.

Tekanyetšo ya gago ya puno e tla nepagala go ya pele go ya ka go batamela putšong ga dibjalo.

Elelwa gore botebo le kitlano ya dithoro (*kernel depth and density*) e dula e golela pele go fihla ge llaga ye ntsho e bopegile dithorong.

Kakanyo le tekanyetšo ya ka pela ya puno ya lehea

Go na le dintlha tše mmalwa tše di huetšago phetho ya puno ya mafelelo. Mafela ge a šetše a batametše putšong goba mola a budule a ka kalwa ka nepagalo go feta pele.

Mehlala ya boima bjo bo lekanyeditšwego bja mafela ke ye e latelago:

- Mafela a magolo – 210 g;
- Mafela a gare – 180 g; le
- Mafela a manyane – 150 g.

(Mehlala ye e theilwe godimo ga kgopoloo ya gore boima bja thoro ya lehea bo ka tloga go 0,25 g go ya go 0,35 g. Kakanyong go tšerwe gore palogare ke 0,30 g).

1. Lekanya tlogelano ya direi – sebaka sa gare ga direi ka kakaretšo e ka ba 1 m, 5 m, 0,90 m goba 0,70 m.

2. Kgetha mafelwana a a itšego direing, mafelong a a sega ka fase ga a lesome a a emelago tšhemko ka bottalo.

3. Lekanya botelele bjo bo latelago direing go ya ka go tlogelana ga tšona mme o bale mafela sebakeng seo. Botelele bjo bo lebanego bja direi bo emela karolo ya 1/1 000 ya hektare.

- Direi tše di tlogelanego 1,5 m – lekanya 6,7 m ka lentitekanyo.
- Direi tše di tlogelanego 0,90 m – lekanya 11,1 m ka lentitekanyo.
- Direi tše di tlogelanego 0,70 m – lekanya 14,3 m ka lentitekanyo.

4. Bala mafela ohle dibjalong tše di lego sebakeng se. Hlkanya dipalo tša mafela ao a hweditšwego mafelong a lesome ao a hlophilwego tšhemong mme o arole palomoka ya ona ka 10 go humana palogare ya mafela direing tše di lekantšwego.

5. Lekanyetša bogolo bja palogare bja mafela a a lego dibjalong. Sehleng se sebotse mafela a matthomo le a bobedi sebjalong e tla ba a gare go ya go a magolo. Sehleng sa ka mehla mafela a bobedi e tla ba a manyane.

6. Atiša palo ya mafela ao a hweditšwego reing ye e lekantšwego ka boima bja palogare bjoo bo lekanyetšwego. Bjale arola palo yeo ka 1 000 go humana palo ye e laetšago puno godimo ga hektare.

7. Tloša 10% malebana le tahlego ka nako ya puno mme palo ye e šalago e šupa puno ye e lekanyeditšwego godimo ga hektare.

Mohlala, ge tlogelano ya direi e le 0,90 m, sebaka seo se lekantšwego reing e le 11 m, palo ya mafela e le 22, mme palogare ya boima bja lefela la gare (mediamo) e le 180 g, gona kakanyo ya puno e tla ba ye e latelago:

$(\text{Mafela a } 22 \times 180 \text{ g} \times ,90\%) / 1\,000 = \text{puno ya mafelelo ya ditone tše } 3,56/\text{hektare.}$

- Ge palogare ya boima bja lefela e le 210 g, puno e tla ba ditone tše 4,15/hektare.
- Ge go na le mafela a 33 sebakeng sa 11 m reing mme palogare ya boima bja lefela e le 210 g, gona puno e tla ba ditone tše 6,20/hektare.

Ge mafela a ka kalwa ka nepagalo kakanyo ya puno e tla ba le mohola wo mokaone.

Kakaretšo

Diriša dithekišo tša Safex (tloša ditshenyegelo mabapi le bobolokelo (*silo differential*) pele) le tekanyetšo ya puno ye e akantšwego ka kelohloko, go phetha bokaakang bja lehea leo o tla swanelago go le buna, go le boloka le go le rekiša, le ge e ka ba go akanya palomoka ya ditseno tše di kgonegago.

Taodišwana ye e ngwadilwé ke molemi yo a rotšego modiro.

Tlhokomelo ya metšhene ya go fola pele ga puno

Sehla sa 2013 - 2014 sa go buna sonoplomo, dinawasoya le mabelethoro a mehuta ye e bjëtšwego mathomong a se-hla, se tlo thoma matšatšing a a tlago.

Bontši bja mafelo a tšweletšo bo bone komelelo e šoro mathomong le go ya gare ga mabaka a a lebanego a go bjala. Mahlatse ke gore pula ye botse e nele go ya mafelelong a Janaware le ka Feperware, yeo e kgonthištšego dipuno tša go feta palogare dileteng tše ntši.

Ge puno e le ye botse metšhene ya go fola ye o onetšego e goga boima ka mehla. Ge o se na le ditlhamo tša gago tša go fola o swanetše go kgonthiša gore o phethile kwano le mokontraka yo a ka go thušago. Go bohlokwa gore o tsebiše mokontraka ka bottalo ka ga bogolo bja mašemo a gago le nako yeo a swanetše go fihla ka yona go fola dibjalo tše di itšego. Elelwa gore bakontraka ba bangwe ba fola mohuta o tee goba ye mebedi ya dibjalo fela. Ge go le bjalo, o swanetše go ela hlko gore o kgopela mokontraka wa maleba go

fola dibjalo tše di itšego. O se lebale gape gore go hlokega dikoloiogwaa goba dilori tše di kgonago go rwala puno ya gago ka bontši go e iša bobolokelong bja gago goba bja koporasi.

Ge o diriša ditlhamo tša gago tša go fola, metšhene yeo e swanetše go hlokamelwa le go beakanywa lebaka le le bonagalago pele ga tirišo ya yona ka nako ya puno.

Tlhokomelo

Dikarolo tšohle tša motšhene wa go fola di swanetše go hlokamelwa le go beakanywa ka tshwanelo ka go hlahluba le go leka dikarolwana tšohle ka go tsenelela, go akaretša entšene, hlogo le dikarolwana tše di swanelago dibjalo tša go fapafapano, le ge e ka ba bomotšhene bja go fola. Ka ge motšhene wa go fola o akaretša dikarolwana tše mmalwa tše di šišinyago le diperig tše di fihlilwego, tlhokomelo le peakanyo ya wona e ka ba mošomo wo mogolo woo o ka se phethwego ka nepagalo ge o dirwa ka pejana fela.

Ditokišo tša go tura, konalo ya ka pela, le tahlego ya nako ye bohlokwa ya go buna e ka šikologwa ge motšhene wa go fola o hlokamelwa le go beakanywa ka tshwanelo.

Ditokišo tša go tura, konalo ya ka pela, le tahlego ya nako ye bohlokwa ya go buna e ka šikologwa ge motšhene wa go fola o hlokamelwa le go beakanywa ka tshwanelo.

Bala mošupatsela wa modiriši wa motšhene wo o swanetše go hlahlobia le go hlokamelwa ka mehla, go bona ka moo ditiro tše di swanetše go phethwa malebana le dikarolwana tša go fapafapano tša motšhene. Ka tlwaelo mošupatsela o akaretša lenane le le feletšego la dikarolwana tše di swanetše go lekolwa. Ke kgopoloo ye botse go swara pukutiragalo fao o ngwalago tlhokomelo yeo e phethilwego, diiri tše di šomilwego, dikarolwana

Sehlopha sa morulaganyo

GRAIN SA: BLOEMFONTEIN

Suite 3, Private Bag X11, Brandhof, 9324
7 Collins Street, Arboretum
Bloemfontein
► 08600 47246 ◀
► Fax: 051 430 7574 ◀ www.grainsa.co.za

MORULAGANYIMO GOLO

Jane McPherson
► 082 854 7171 ◀ jane@grainsa.co.za

MORULAGANYI PHATLALATSO

Liana Stroebel
► 084 264 1422 ◀ liana@grainsa.co.za

TLHAMO, THULAGANYO LE KGATISO

Infoworks
► 018 468 2716 ◀ www.infoworks.biz



PULA IMVULA E HWETSHAGALA KA MALEME A A LATELAGO:

Sesotho sa Leboa,
Seafikanse, Setswana, Sesotho,
Seisimane, Sezulu le Sethosa.

Lenaneotlhabollo la Balemi la Grain SA

BALOMAGANYI BA TLHABOLLO

Danie van den Berg
Freistata (Bloemfontein)
► 071 675 5497 ◀ danie@grainsa.co.za

Johan Kriel

Freistata (Ladybrand)
► 079 497 4294 ◀ johank@grainsa.co.za
► Ofisi: 051 924 1099 ◀ Dimakatso Nyambose

Jerry Mithombothi

Mpumalanga (Nelspruit)
► 084 604 0549 ◀ jerry@grainsa.co.za
► Ofisi: 013 755 4575 ◀ Nonhlakanla Sithole

Naas Gouws

Mpumalanga (Belfast)
► 072 736 7219 ◀ naas@grainsa.co.za

Jurie Mentz

KwaZulu-Natal (Vryheid)
► 082 354 5749 ◀ jurie@grainsa.co.za
► Ofisi: 034 980 1455 ◀ Sydwell Nkosi

Ian Househam

Kapa-Bohlabela (Kokstad)
► 078 791 1004 ◀ ian@grainsa.co.za
► Ofisi: 039 727 5749 ◀ Luthando Diko

Lawrence Luthango

Kapa-Bohlabela (Mthatha)
► 076 674 0915 ◀ lawrence@grainsa.co.za
► Ofisi: 047 531 0619 ◀ Cwayita Mpofyi

Liana Stroebel

Kapa-Bodikela (Paarl)
► 084 264 1422 ◀ liana@grainsa.co.za
► Ofisi: 012 816 8057 ◀ Melercia Kotze

Du Toit van der Westhuizen

North West (Lichtenburg)
► 082 877 6749 ◀ dutoit@grainsa.co.za
► Ofisi: 012 816 8038 ◀ Lebo Mogatlanyane

Vusi Ngxesi

Eastern Cape (Maclear)
► 079 034 4843 ◀ vusi@grainsa.co.za
► Ofisi ◀ Sally Constable

THIS PUBLICATION IS
MADE POSSIBLE BY THE
CONTRIBUTION OF
THE MAIZE TRUST

Tlhokomelo ya metshene ya go fola pele ga puno



Motshene wa go fola woo o hlokometshwego gabotse o tla kgonthisa gore lehea la gago le bunwa ka nako le gona ka moo go kgontshago.

tše mpsha tše di tsentshwego le theko ya tšona ka bottalo. Ka tsela ye o kgona go kgonthisa gore karolwana ye e itšego e tsentshwe neng le ge eba e ile ya senyega pele ga nako ka lebaka le le itšego. Ge o se na le mošupatsela kgopela modiri wa motshene go go romela wona. Mošupatsela o ka humanwa le inthanetheng.

Tlhokomelokakaretšo

Dintla tše dingwe mabapi le tlhokomelo ye e swanetshego le gona e lekanetshego tše di gopolago ke tše di latelago:

1. Kgonthisa gore motshene o dula o hlwekile ka mehla. Pele ga ge o thomiša motshene tloša mašaledi a dibjalo, leraga le kirisi/oli ye e fetišago go wona. Go feta fao o swanetše go ela hloko gore monola o se ke wa tlala dikarolwaneng dife kapa dife.
2. Kgonthisa gore dimmuru, dikhurumelo, diširo le dipolata tšohle di sa tīle madulong a tšona. Diširo tše di bofologilego di ka tloga madulong a tšona ka baka la thothometšo tša hlola tshenygo ye kgolo dikarolwaneng tše di šišinyago le ge e ka ba go gobatša mosepediši.
3. Hlahloba motshene ka mehla pele ga ge o o thomiša.
4. Ngwala o be o boloke bohlatsate bja tlhokomelo.
5. Se senye motshene ka go o rwadiša merwalo ye e fetago tekanyo, go o diriša ka moo go sa swanelego, goba ka go fola ka lebalo le le fetišago leo le swanetago tshemo goba dibjalo tše di bunwago.

Dikarolo tše dingwe

Tlhahlobo le peakanyo ye e feletshego goba ditokišo di swanetše go phethwa ka mokgwa wo o beakantshwego. Ge o sa kgone go phetha ditokišo

tša bomotshene ka bottalo ka noši, kwana le morekišetši goba molokišamotshene yo a kgonago go hlahloba le go lokiša motshene wa gago. Metshene ya sebjalebjale ya go fola e diriša dikarolwana tše ntši tša elektroniki le dilaodi tša elektroniki tša dibelefē tša oli ya haedroliki tše di nyakago sedi ya balokiši ba ba rutantshitshwego ka tshwanelo go kgonthisa tlhokomelo le peakanyo ya maleba.

Tše di latelago di swanetše go elwa hloko:

1. Entshene le seo se bitšwago "power train".
 2. Hlogo (header) goba dihlogo tša go fapano tše di swanetago lehea goba sonoplomo le dipeakanyo tše di itšego ge di hlomelwa motsheneng wa go fola.
 3. Peakanyo ya polatefomo ye kgolo (main platform).
 4. Tlhokomelo ya karolwana ya pholo (threshing unit) go kgonthisa gore mabele a aroganywa le mašaledi a dibjalo ka bottalo ka moo go kgonegago.
 5. Karolwana ya go aroganywa.
 6. Karolwana ya go hlwekiša – mapanta le dikatrololo tšohle le go di kirisa.
 7. Karolwana ye e swarago mabele (grain handling unit).
 8. Tlhokomelo ya maotwana le ka moo a sepelago (wheel and track).
 9. Tlhokomelo ya mapanta le diketane.
- Motshene wa go fola woo o hlokometshwego le go lokišwa ka tshwanelo o tla šoma gabonolo tshemong ya puno ye botse le gona o tla kgonthisa gore dibjalo tša gago tša mohola di bunwa ka nako le gona ka moo go kgontshago.

Taodišwana ye e ngwadilwé ke molemi yo a rotšego modiro.